

Broj : 513/26  
Datum: 11.03.2026.

Na osnovu člana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „ Službene novine FBiH., br. 46/10 i 75/13), Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ( „Sl.novine FBiH., broj: 75/20), Pravilnika o kriterijima za prijem subspecijalizanata („Službene novine FBiH., br.102/13, 55/14 i 99/19), na osnovu Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije za 2025 godinu broj 02-33-2003/24 od 28.05.2025. godine, Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž Mostar raspisuje:

## INTERNI OGLAS

### za izbor kandidata za subspecijalizaciju

#### I.

Subspecijalizacija iz zdravstvenog menadžmenta ..... 1 izvršilac

#### II.

1. Za subspecijalizaciju pod tačkom 1. kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- Završena osnovna specijalizacija: Doktor medicine, specijalista socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove :

- Da je zdravstveni radnik visoke stručne spreme,
- Položen stručni ispit
- Odobrenje za samostalan rad od nadležne komore
- Radno iskustvo najmanje godinu dana u struci nakon položenog stručnog ispita
- Da ima položen specijalistički ispit odgovarajuće osnovne specijalizacije
- Da je u radnom odnosu u ustanovi koja dodjeljuje subspecijalizaciju
- Poznavanje jednog stranog jezika

#### III.

Kandidati koji se prijavljuju na Interni oglas radi dokazivanja ispunjavanja općih uslova, te radi utvrđivanja redosljeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem subspecijalizanata, dužni su dostaviti sljedeće dokumente :

- Potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kont. telefonom
- Ovjerena kopija fakultetske diplome
- Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- Ovjerena kopija Licence za samostalan rad od nadležne komore
- Ovjerena kopija prijepisa položenih ispita na studiju
- Ovjerena kopija potvrde o prosjeku ocjena tokom studija te duljini trajanja studija
- Ovjerena kopija Potvrde /Certifikat o poznavanju jednog stranog jezika
- Ovjerena kopija dokaza o nagradama za vrijeme studija
- Popis objavljenih radova
- Ovjerena kopija uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
- Potvrda o radnom stažu u svojstvu specijaliste
- Potvrda o radnom iskustvu
- Uvjerenja da je kandidat u radnom odnosu u ustanovi koja dodjeljuje subspecijalizaciju

#### IV.

Komisija za izbor subspecijalizanta će bodovati kandidate u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem subspecijalizanta i obaviti razgovor . O terminu razgovora kandidati će biti obavješteni pisanim putem.

#### V.

Prijave se potrebnom dokumentacijom se dostavlja lično na protokol Zavoda ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu: J.U. **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO HNK/Ž–Mostar, sa naznakom „PRIJAVA NA INTERNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA SUBSPECIJALIZACIJU IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA) „ NE OTVARAJ,, M.Tita 53 - 88000 Mostar**

Interni oglas ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja na web stranici Zavoda : [www.zzjzhnk.ba](http://www.zzjzhnk.ba). i na Oglasnoj ploči Zavoda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

